



## Future-proofing our children

Tlhomamiso 1

Setlhogo

Tokafatso 2

Mokaedi wa batsadi  
Sekolo sa Tshipi ithutelo lapeng



## Go Motsadi

O amogelesegile mo **Tokafatso 2** thuto ya Tlhomamiso 1.

Mokwalo o o go fa thutuntsho e potlana gore o ka ruta jang thuto e.

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Fa tlase ke maele a go ipaakanya le go ruta thuto e::

Kgato	Tiriso
1	<p>Etela maranyane a New Apostolic Church Website ka go tobetsa seele se se latelang mo maranyaneng a gago a WhatsApp:</p> <p><a href="https://bit.ly/3NACSSHS">https://bit.ly/3NACSSHS</a></p>
2	<p>Kgobokanya di dirisiwa tse di latelang go netefatsa fa o ipaakanyeditse thuto e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baebele</li> <li>• Mokwalo wa thuto wa PDF o o setseng obaakantswe.</li> <li>• Pena le lekwalo la ngwana, etc.</li> <li>• Setshwantsho sa motshikhinyego se se leng thuso enngwe</li> <li>• Katakasima le Dipotso le dikgarabo (bogolo jang mobatlhomamisiweng)</li> </ul> <p><b>Ela tlhoko:</b></p> <p>2.1: Nako e siametseng go ruta ke maphakela a sontaga morago ga tirelo ya tshipi, go tsamaelana le lenaneo la malatsi otlhe a sekolo sa tshipi, go tswaledisalenaneo.</p> <p>2.2: Ka tswe-tswa dira thuto e nne khutshwane , o etse tlhoko gore bana ba reeditse ka kelelelo – o itse ngwana wag ago botoka! <i>Tirelo ya sekolo sa tshipi ga e hete metsotso e 45.</i></p> <p>2.3: Thuto e lebaganye (Batlhomamisiwa1).</p> <p>2.4: O ka kopa thuso mo morutabana wa gago wa batlhomamisiwa fa o tlhokathuso.</p>
3	<p>Rapela (Bona thapelo ko bofelelong jwa thuto e) O kope Modimo go go thusa go ruta ka tsela e a eletsang re ka e ruta ka teng.</p>



## Go ruta thuto ya batlhomamisiwa mo lapeng

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Re tswelera ka go abalana maele a go ipaakanya le go ruta thuto e:

Kgato	Tiriso
4	Dira seemo se se siameng, se se senang dikgoreletsi se wena le bana/ngwana le leng fa go tshwanang. <b>Sekai:</b> Nnang mo tafoleng.
5	Bala thuto. E bale gape gore o e tlhaloganye. Lebelela setshwantsho sa motshikinyego go re o tlhaloganye botoka.
6	Kwala dintlha tse o batlang go di gakologelwa.
7	Tlhaloganya maikaelelo a thuto a e leng gore ngwana wa gago o tshwanetse go a gakologelwa.
8	Ruta ngwana wa gago thuto.
9	Supegetsa ngwana wa gago setshwantso sa motshikinyego mme o soboke molaetsa.
10	Laela ngwana go dira tekeletso e mo lokwalong la gagwe la ikatiso (Le nna ke batla go.....)
11	Rapela, kana kopa ngwana wa gago go rapela go tswala thuto.

Di dirisiwa tse di leng teng go ithutela ko lapeng

Tse ke dingwe tsa di dirisiwa tse di ka thusang mo thutong:

1. WhatsApp, buisanyang le ba lelapa le lengwe ka thuto ya batlhomamisiwa1.
2. Buisanyang ka thuto le batsadi ba bangwe go tsaya tlhaloso pele ga o karuta.
3. Gololesega go tlhotlhomisa ka thuto e gore o nne le kitso e eoketsegileng.



# Thuto

<b>Setlhogo</b>
<b>Temana</b>
<b>Maikaelelo a thuto</b>

<b><u>Tokafatso 2</u></b>
Ga gona temana ya thuto e
Bana ba ithuta ka go anama ga Tokafatso.

## Tshoboko ya thuto:

<p><b><u>Tokafatso 2</u></b></p> <p>Re ya go itebaganya le ntlha tse tharo tsa tokafatso:</p> <p>1. Tokafatso ko Switzerland ka Ulrich Zwingli le John Calvin</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dithuto tsa ga Martin Luther, e leng mogaka wa tokafatso di ile tsa anamela ko mafatsheng a Germany le Scandinavia.</li><li>• Di gorogile ko go John Calvin le Ulrich Zwingli ko Switzerland.</li><li>• Thero ya ga Zwingli fela jaaka Luther e ne e ikaegile ka baebele.</li><li>• O ne a sa dumele mo ditshwantshong mo kerekeng, go itima dijo le mediro.</li><li>• Khansele ya toropo ya Zurich ba ne ba mo eme nokeng.</li><li>• Go tswa Geneva Switzerland, ko Calvin a neng a le tlhaga teng, tokafatso ya anamela ko France, Poland, The Netherlands, le Scotland.</li><li>• Calvin o ne a dumela gore o tshwanetse wa tshela botshelo jo bo tsamaelanang le baebele, mme fa o sa dire jalo o tshwanetse wa tseelwa dikgato.</li><li>• Morago ga loso lwa ga Calvin, go ne go na le dikereke di ka nna dikete tse pedi mo France tse di tsamaelanang le tokafatso.</li></ul> <p>2. Ditlamorago tsa tokafatso</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• kgaogano ya Roma e ne ya tsisa dikgoberego e bile go le diphatsa mo bakereseteng ka nako eo. Go ne ga tsisa ntwaga e e tsereng dingwaga tse dintsi.</li><li>• Tokafatso e ile ya anamela le ko mafatsheng a mangwe: Canada, USA, Mexico, South African</li></ul>
---

le Australia.

- Dikereke tse disha tsa nna teng.

3. Mekgwa ya dikereke tse di tokafalang kana di fetoga. Mo go tshwanang le mo go sa tshwaneng.

<b>Kereke</b>	<b>Mo go tshwanang</b>	<b>Mo go sa tshwaneng</b>
The Anglican Church in England	Disakaramente tse pedi: Kolobetso e boitshepo le selalelo se se boitshepo. Ba Calvin, ba Lutere (bona ko tlase) Basadi ba kgona go nna baruti	Kereke e eteletswe pele ke bogosi jwa Britain (Kgosi kana Kgosigadi wa England) le Bishopomogolo wa Canterbury. Thuto ya bone bontlha bongwe ke Lutere gape e le ba Calvin.
The evangelical Lutheran Churches	Disakaramente tse pedi: Kolobetso e boitshepo le selalelo se se boitshepo. Mmele le madi tsa ga Keresete di golaganngwa mo senkgweng le mofine ka tshegofatso Basadi ba kgona go nna baruti	E simolotswe ke Martin Luther. Ga e na boeteledipele mme e etelelwa pele ke komiti ya kereke.
The evangelical Reformed churches	Disakaramente tse pedi: Kolobetso e boitshepo le selalelo se se boitshepo. Ba dumela gore senkgwe le mofine ke dikao tse di bonalang tsa mmele le madi a Keresete. Jesus' spiritual presence is in them Basadi ba kgona go nna baruti	E tthamilwe ke Calvin le Zwingli, Ga e na boeteledipele mme e etelelwa pele ke komiti ya kereke..

## Thuto e e re ruta eng

- Go godisa kitso ya rona ka dingwaga tsa tokafatso.
- Go supa ka fa dikereke di godileng ka teng go tokafatsa tumelo.
- Go re bontsha mo go tshwanang le mo go farologanang mo dikerekeng tse.


## **Dipotso tse re ka di botsang**

A mme bakeresete ba ne ba lwa ka bo bone ka ntlha ya ditumelo tsa bone?

**1. Karabo:** *Ee. Kereke ya Roma, tse dileng kgatlhanong (tse di simolotseng kereke ya, evangelical Lutheran le ya evangelical reformed churches) ke bontlha jwa sekeresete. Go ne go na le ditsamaiso dingwe tse di neng di tsisa dikgotlhang le dintwa.*

2. A mme dikereke di tla mmogo mo nakong ya rona go buisana?

**Karabo:** *Go na le lekgotla la dikereke.*

3. Ke efe kereke e kgolo gompiano?

**Karabo:** *Kereke ya Roma e na le balatedi ba le bantsi.*

4. Dikereke di kae mo lefatsheng ka bophara?

**Karabo:** *Go thata go itse mme go tswa fela gore di kgaogantswe jang: Catholic, Protestant (Anglican, Lutheran, Reformed, Presbyterian, Evangelical, Methodists, Eastern Orthodox (Greek, Russian, Bulgarian)). Mme godimo ga dikereke tse go na le tse dingwe tse dintsi.*



**Thapelo ya ga mme le rre go e rapela pele ga thuto:**

*Modimo o rategang,*

*ke lebogela letsasti le*

*Segofatsa batsadi le bana botlhe*

*Mma re ikutlwele boleng teng jwa gago*

*Segofatsa thuto e re yang go e amogela*

*Re kopa o re rute go go direla*

*Re thuse go dira thato ya gago*

*Gore re golele gaufi le wena*

*Romela Jeso go tla go re tsaya*

*Mme re bo re ipaakanyeditse go mo kgatlhantsha*

**Amen**